

2024年 01月
Jan. 2024

気象月報

生態水文学研究所穴の宮

Monthly report of meteorological data at Ananomiya

月	日	気温 °C			湿度	降水量	日射量 日合計	風速 m/sec		
		平均	最高	最低				平均	最大	風向
Date		Mean	Max.	Min.	Hum. %	Prec. mm	MJ/m ²	Mean	Max.	Dir.
01	1	4.7	12.8	-1.2	78.5	0.0	10.1	0.4	7.7	N
01	2	5.4	15.4	-0.9	76.1	0.0	8.3	0.2	3.7	NNE
01	3	5.5	11.6	-0.9	84.5	1.0	5.1	0.1	4.0	NE
01	4	6.8	15.1	0.0	75.0	0.5	10.1	0.4	5.9	N
01	5	4.3	14.0	-1.1	73.3	0.0	10.5	0.2	3.1	NE
01	6	6.2	14.8	0.4	84.2	0.0	6.2	0.1	3.2	NE
01	7	4.3	9.8	0.1	77.3	1.5	8.0	0.5	5.8	WNW
01	8	1.0	8.2	-2.7	82.5	1.5	10.6	0.3	5.9	NNW
01	9	1.8	9.8	-3.3	71.9	0.0	10.2	0.2	3.5	NE
01	10	3.1	9.7	-2.2	76.5	0.0	4.1	0.3	4.4	NNE
01	11	2.4	11.1	-2.8	72.3	0.0	5.8	0.2	5.8	NNE
01	12	4.1	12.0	-2.5	72.8	0.0	5.6	0.2	4.3	NNE
01	13	2.7	6.9	-2.8	87.1	1.0	2.7	0.3	7.6	NNW
01	14	1.2	11.4	-5.1	63.8	0.0	11.1	0.3	4.9	NNE
01	15	3.4	10.6	-2.7	71.2	0.5	10.1	0.6	6.8	NNW
01	16	1.3	7.3	-3.3	62.5	0.0	11.3	0.8	7.3	NNW
01	17	3.0	14.3	-3.5	55.1	0.0	11.4	0.1	4.4	NNE
01	18	6.1	8.6	2.2	84.1	3.5	2.9	0.1	3.2	NE
01	19	7.8	16.7	3.1	85.3	0.0	9.0	0.2	4.4	N
01	20	7.1	9.1	4.1	96.8	10.5	2.4	0.0	3.2	NE
01	21	8.7	13.0	5.4	93.8	11.0	3.4	0.1	4.4	NNW
01	22	6.2	15.0	0.3	84.8	0.0	9.1	0.1	3.1	WSW
01	23	4.0	9.3	-1.1	64.0	0.0	10.9	0.7	7.6	WNW
01	24	-1.6	-0.3	-2.6	87.8	0.0	1.0	0.4	6.5	W
01	25	-0.7	7.1	-4.8	82.2	2.0	8.5	0.3	6.2	NNW
01	26	1.8	9.5	-3.3	64.5	0.0	11.2	0.6	6.8	NNW
01	27	3.5	12.1	-3.4	57.7	0.0	11.3	0.6	5.2	NNW
01	28	3.3	12.0	-4.0	65.0	0.0	9.6	0.3	4.7	NNW
01	29	3.6	13.2	-2.7	61.1	0.0	12.4	0.3	6.1	N
01	30	3.8	14.0	-2.4	68.8	0.0	12.1	0.2	3.8	W
01	31	5.4	9.8	-0.8	78.6	2.5	2.8	0.1	3.4	NE
計	Total					35.5				
平均	Mean	3.9	11.1	-1.4	75.5	1.1	8.0	0.3	5.0	
最高	Max.	8.7	16.7	5.4	96.8	11.0	12.4	0.8	7.7	
最低	Min.	-1.6	-0.3	-5.1	55.1	0.0	1.0	0.0	3.1	

2024年 02月
Feb. 2024

気象月報

生態水文学研究所穴の宮

Monthly report of meteorological data at Ananomiya

月	日	気温 °C			湿度	降水 量	日射量 日合計	風速 m/sec		
		平均	最高	最低				平均	最大	風向
Date		Mean	Max.	Min.	Hum. %	Prec. mm	MJ/m ²	Mean	Max.	Dir.
02	1	8.1	15.8	2.2	74.6	3.5	10.4	0.5	6.2	NNW
02	2	1.9	9.5	-3.4	61.3	0.0	9.8	0.3	4.4	NW
02	3	3.8	13.0	-4.2	58.3	0.0	11.8	0.2	3.8	NNE
02	4	6.3	14.7	0.1	71.4	0.5	11.9	0.3	4.9	WNW
02	5	3.3	5.0	-0.4	89.5	22.5	1.3	0.3	5.6	NNE
02	6	3.3	11.1	-2.6	80.5	0.0	9.7	0.2	5.6	NNW
02	7	2.8	12.4	-3.0	76.5	0.0	13.4	0.3	5.9	WNW
02	8	2.5	12.1	-3.4	69.6	0.0	13.6	0.4	4.7	NW
02	9	2.7	13.3	-3.2	69.8	0.0	11.1	0.2	4.9	N
02	10	3.7	13.2	-3.3	72.1	0.0	13.0	0.3	5.9	WNW
02	11	2.5	12.3	-3.8	74.7	0.0	11.5	0.2	4.6	NW
02	12	3.4	12.8	-2.4	80.0	1.0	12.7	0.2	5.5	NW
02	13	5.3	16.4	-2.5	66.6	0.0	14.4	0.1	3.5	SE
02	14	9.3	19.8	3.4	64.5	0.0	13.1	0.2	3.5	NE
02	15	10.5	14.0	4.6	85.5	5.0	3.0	0.1	5.5	S
02	16	8.2	15.3	2.6	61.9	0.5	14.2	0.6	8.9	NW
02	17	8.9	17.2	0.9	69.4	0.0	9.5	0.1	3.1	W
02	18	12.0	17.2	8.1	80.0	0.0	4.8	0.1	4.3	SE
02	19	13.8	15.7	10.9	97.8	42.0	2.1	0.5	6.2	S
02	20	15.2	21.5	8.8	88.2	9.0	9.5	0.2	4.1	W
02	21	10.9	12.7	8.7	99.7	19.0	0.9	0.0	3.8	W
02	22	8.1	12.4	4.2	93.5	8.5	4.0	0.0	2.8	WNW
02	23	4.1	7.1	1.3	93.3	16.0	2.7	0.1	3.7	N
02	24	3.7	13.0	-3.0	74.4	0.0	15.0	0.2	4.3	NW
02	25	5.0	6.5	3.4	96.0	8.5	3.2	0.1	3.4	NNE
02	26	5.7	14.1	0.7	66.3	0.0	15.8	1.1	8.2	N
02	27	4.7	12.2	0.2	47.3	0.0	16.5	1.3	10.3	N
02	28	4.5	15.7	-3.4	60.8	0.0	16.8	0.4	5.2	NW
02	29	4.7	11.7	-2.0	78.3	10.5	6.1	0.1	3.5	NNE
計	Total					146.5				
平均	Mean	6.2	13.4	0.7	75.9	5.1	9.7	0.3	5.0	
最高	Max.	15.2	21.5	10.9	99.7	42.0	16.8	1.3	10.3	
最低	Min.	1.9	5.0	-4.2	47.3	0.0	0.9	0.0	2.8	